

**Thulaganyo tsamaiso ya thutosekadipuisano ya bobedi ya  
bana le seabe mo lenaneong la DESIRE  
Lenaneo la go lwantsha bosekaka**

*Mopipi learning centre: 3<sup>th</sup> - 4<sup>th</sup> Lwetse 2008*

*Mopipi*



***DESIRE: Go lwantsha dikgwetlho tsa mo gae ka go  
kwatabolotsa mo merafeng e mengwe.***

## Letsatsi la ntlha- 3 Lwetse

0800-0830	<b>Ikwadiso</b>
0830-0900	<p style="text-align: center;"><b>Pulo ya Dithutosekadipuisano</b> <i>Motsamaisi: Mopipi VDC</i></p> <p>Thapelo: Moruti Kitsiso ya baeng le beng gae: Magole/Atlhopheng &amp; VDC Kamogelo baeng: Kgosi Tekodiso le pego ka lenaneo ka bophara: Prof. Raban Chanda Maikaelelo a thutosekadipuisano: Dr. Magole</p>
0900-0915	<p style="text-align: center;"><b>Thutano ya ntlha:</b> Maikaelelo a tiro ya DESIRE mo Mopipi-Magole</p>
0915-1000	<p style="text-align: center;"><b>Thutano ya bobedi (1):</b> Tekodiso ka maano a go lwantsha kgotlhego/bosekaka (DESIRE team &amp; RIIC)</p>
1000-1030	<p style="text-align: center;"><b>Tee Tee</b></p>
<i>Motsamaisi: Magole</i>	
1030-1130	<p style="text-align: center;"><b>Thutano ya bobedi (2):</b> Tekodiso ka maano/mekgwa ya go lwantsha kgotlhego/bosekaka (DESIRE team &amp; RIIC)</p>
1130-1230	<p style="text-align: center;"><b>Thutano ya bobedi (3):</b> Tekodiso ka maano/mekgaw ya go lwantsha kgotlhego/bosekaka (DESIRE team &amp; RIIC)</p>
<b>Dijo Dijo</b>	
1330-1500	<p style="text-align: center;"><b>Thutano ya boraro</b> Tlhopho ya sekale sa go sekaseka mekgwa ya go lantsha bosekaka.</p>
1500-1530	<p style="text-align: center;"><b>Tee Tee</b></p>
1530-1700	<p style="text-align: center;"><b>Thutano ya bone (1)</b> Tshekatsheko ya mekgwa ya go lwantsha bosekaka ka go aba matshwao</p>

## Letsatsi la bobedi - 4 Lwetse

Motsamaisi: Magole	
0830-0900	<b>Thutano ya bone (2)</b> Tshekatsheko ya mekgwa ya go lwantsha bosekaka ka go aba matshwao
0900-1000	<b>Thutano ya botlhanu</b> Go dira mokgwa wa go tlhomaganya le go rulaganya dikale tsa go sekaseka mekgwa ya go lwantsha bosekaka
1000-1030	<b>Tee Tee</b>
1030-1200	<b>Thutano ya borataro</b> Tshoboko le thanolo (go ranola) maduo a dithutano tse di fa godimo
1200-1300	<b>Thutano ya bosupa</b> Dipuisanyo le ditshwetso ka go tlhomagana ga mekgwa ya go lwantsha bosekaka
1300-1400	<b>Dijo Dijo</b>
1400-1530	<b>Thutano ya boferabobedi</b> Tomaganyo ya mokgwa o o tlhophilweng le togamaano e tona ya go lwantsha bosekaka
1530-1550	<b>Tshekatsheko ya thutosekadipuisano</b>
1550-1600	<b>Tshoboko le tswalo</b>
1600-	<b>Tee tee</b>